

Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

as B608
P65562

SOUTHEASTERN AREA
Forest Pest Status Report
July - August 1975

U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
NATH. AGRIC. LIBRARY
SOUTHERN PINE BEETLE
RECEIVED

Outbreak-related Volumes Harvested

DEC 13 '77

STATE	July		August	
	State	Federal	State	Federal
ALABAMA	2,640 CCF 1,036 MBF	20 CCF 0 MBF	2,540 CCF 526 MBF	83 CCF 52 MBF
ARKANSAS	112 CCF 26 MBF	--- ---	214 CCF 33 MBF	--- ---
GEORGIA	56 CCF 1 MBF	91 CCF 176 MBF	160 CCF 655 MBF	16 CCF 86 MBF
LOUISIANA	CCF <u>1/</u> MBF <u>1/</u>	15 CCF 3 MBF	CCF <u>1/</u> MBF <u>1/</u>	13 CCF 45 MBF
MISSISSIPPI	293 CCF 63 MBF	0 CCF 385 MBF	64 CCF 0 MBF	0 CCF 305 MBF
NORTH CAROLINA	7,052 CCF 7,699 MBF	110 CCF 61 MBF	8,778 CCF 5,029 MBF	96 CCF 173 MBF
SOUTH CAROLINA	346 CCF 1,153 MBF	92 CCF 83 MBF	471 CCF 477 MBF	33 CCF 96 MBF
TENNESSEE	113 CCF 0 MBF	35 CCF 140 MBF	1,140 CCF 223 MBF	1,739 CCF 587 MBF
TEXAS	CCF <u>1/</u> MBF <u>1/</u>	13 CCF 410 MBF	CCF <u>1/</u> MBF <u>1/</u>	13 CCF 37 MBF
VIRGINIA	7,452 CCF 3,701 MBF	0 CCF 0 MBF	2,875 CCF 1,108 MBF	0 CCF 0 MBF
TOTAL	18,064 CCF	376 CCF	16,242 CCF	1,993 CCF
	13,679 MBF	1,258 MBF	8,051 MBF	1,381 MBF

Cordwood conversion: Cord equals 75 cubic feet.

1/ Timber has been salvaged but figures are not yet available.

YEAR-TO-DATE TOTALS FY76

STATE	State		Federal	
ALABAMA	5,180	CCF	103	CCF
	1,562	MBF	52	MBF
ARKANSAS	326	CCF		---
	59	MBF		---
GEORGIA	216	CCF	107	CCF
	656	MBF	262	MBF
LOUISIANA		CCF <u>1/</u>	28	CCF
		MBF <u>1/</u>	48	MBF
MISSISSIPPI	357	CCF	0	CCF
	63	MBF	690	MBF
NORTH CAROLINA	15,830	CCF	206	CCF
	12,728	MBF	234	MBF
SOUTH CAROLINA	817	CCF	125	CCF
	1,630	MBF	179	MBF
TENNESSEE	1,253	CCF	1,774	CCF
	223	MBF	727	MBF
TEXAS		CCF <u>1/</u>	26	CCF
		MBF <u>1/</u>	447	MBF
VIRGINIA	10,327	CCF	0	CCF
	4,809	MBF	0	MBF
TOTAL	34,306	CCF	2,369	CCF
	21,730	MBF	2,639	MBF

Cordwood conversion: Cord equals 75 cubic feet.

1/ Timber has been salvaged but figures are not yet available.

More detailed information can be obtained by writing to the U.S. Forest Service, Forest Insect and Disease Management, 1720 Peachtree St., N. W. Room 703, Atlanta, Georgia 30309, or:

AREA OFFICES

Forest Insect & Disease Mgnt.
P. O. Box 5895
Asheville, N. C. 28803

Forest Insect & Disease Mgnt
2500 Shreveport Highway
Pineville, Louisiana 71360

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOREST SERVICE

SUITE 901 1720 PEACHTREE ST., N. W.

ATLANTA, GEORGIA 30309

OFFICIAL BUSINESS

PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

POSTAGE AND FEES PAID

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

AGR-101



REC'D _____ **COPIES**
DIST'D 10/14/75 B.M.
DATE **INITIALS**